


**Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
04-Mar-22	Fine	14:09	17:09	56	57	55	280.4	500
10-Mar-22	Fine	08:02	11:02	53	61	55	280.4	500
16-Mar-22	Cloudy	14:18	17:18	62	62	55	280.4	500
22-Mar-22	Cloudy	08:07	11:07	62	64	60	280.4	500
28-Mar-22	Cloudy	14:01	17:01	42	36	36	280.4	500


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
04-Mar-22	Fine	14:17	17:17	56	58	56	278.5	500
10-Mar-22	Fine	08:10	11:10	57	59	52	278.5	500
16-Mar-22	Cloudy	14:26	17:26	57	60	61	278.5	500
22-Mar-22	Cloudy	08:15	11:15	59	67	66	278.5	500
28-Mar-22	Cloudy	14:09	17:09	44	42	43	278.5	500


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)**

Date	Weather Condition	Time		Conc. ( $\mu\text{g}/\text{m}^3$ )			Action Level	Limit Level
		Start	Finish	1st Hour	2nd Hour	3rd Hour		
04-Mar-22	Fine	14:32	17:32	54	56	56	275.4	500
10-Mar-22	Fine	08:27	11:27	60	57	55	275.4	500
16-Mar-22	Cloudy	14:41	17:41	60	55	56	275.4	500
22-Mar-22	Cloudy	08:32	11:32	68	66	65	275.4	500
28-Mar-22	Cloudy	14:24	17:24	42	41	43	275.4	500


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (1-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)**

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m <sup>3</sup> )	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
04-Mar-22	10:00AM	05-Mar-22	10:00AM	2.8026	2.8895	3264.8	3288.8	24	1.12	1.12	1.12	54.0	Sunny	152.4	260
10-Mar-22	10:00AM	11-Mar-22	10:00AM	2.8086	2.8877	3288.8	3312.8	24	1.12	1.12	1.12	49.1	Sunny	152.4	260
16-Mar-22	10:00AM	17-Mar-22	10:00AM	2.8016	2.8861	3312.8	3336.8	24	1.12	1.12	1.12	52.5	Fine	152.4	260
22-Mar-22	10:00AM	23-Mar-22	10:00AM	2.8081	2.9015	3336.8	3360.8	24	1.12	1.12	1.12	58.1	Cloudy	152.4	260
28-Mar-22	10:00AM	29-Mar-22	10:00AM	2.8050	2.8692	3360.8	3384.8	24	1.12	1.12	1.12	39.9	Rainy	152.4	260

Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM3A (24-hour TSP)






**Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)**

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m <sup>3</sup> )	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
04-Mar-22	10:00AM	05-Mar-22	10:00AM	2.8012	2.8926	3684.4	3708.4	24	1.12	1.12	1.12	56.8	Sunny	152.6	260
10-Mar-22	10:00AM	11-Mar-22	10:00AM	2.8081	2.8966	3708.4	3732.4	24	1.12	1.12	1.12	54.9	Sunny	152.6	260
16-Mar-22	10:00AM	17-Mar-22	10:00AM	2.8027	2.8927	3732.4	3756.4	24	1.12	1.12	1.12	55.9	Fine	152.6	260
22-Mar-22	10:00AM	23-Mar-22	10:00AM	2.8041	2.8983	3756.4	3780.4	24	1.12	1.12	1.12	58.5	Cloudy	152.6	260
28-Mar-22	10:00AM	29-Mar-22	10:00AM	2.8085	2.8770	3780.4	3804.4	24	1.12	1.12	1.12	42.6	Rainy	152.6	260


Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM4A (24-hour TSP)



**Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)**

Start		Finish		Filter Weight (g)		Elapsed Time Reading		Sampling Time (hrs)	Flow Rate (m <sup>3</sup> /min)			Conc. (µg/m <sup>3</sup> )	Weather Condition	Action Level	Limit Level
Date	Time	Date	Time	Initial	Final	Initial	Final		Initial	Final	Average				
04-Mar-22	10:00AM	05-Mar-22	10:00AM	2.8073	2.8958	3824.6	3848.6	24	1.12	1.12	1.12	55.0	Sunny	141.1	260
10-Mar-22	10:00AM	11-Mar-22	10:00AM	2.8064	2.8929	3848.6	3872.6	24	1.12	1.12	1.12	53.8	Sunny	141.1	260
16-Mar-22	10:00AM	17-Mar-22	10:00AM	2.8014	2.8927	3872.6	3896.6	24	1.12	1.12	1.12	56.7	Fine	141.1	260
22-Mar-22	10:00AM	23-Mar-22	10:00AM	2.8018	2.8995	3896.6	3920.6	24	1.12	1.12	1.12	60.7	Cloudy	141.1	260
28-Mar-22	10:00AM	29-Mar-22	10:00AM	2.8053	2.8727	3920.6	3944.6	24	1.12	1.12	1.12	41.9	Rainy	141.1	260

Graphical Presentation of Air Quality Monitoring Result at Station AM5A (24-hour TSP)




**Noise Monitoring Result at Station NM2A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
04-Mar-22	14:39	66.2	56.6	59.8
04-Mar-22	14:44	66.9	55.9	
04-Mar-22	14:49	66.5	56.7	
04-Mar-22	14:54	65.4	57.1	
04-Mar-22	14:59	64.9	56.0	
04-Mar-22	15:04	65.1	57.4	
10-Mar-22	8:32	67.7	58.0	59.9
10-Mar-22	8:37	67.8	57.5	
10-Mar-22	8:42	66.2	56.1	
10-Mar-22	8:47	65.7	56.6	
10-Mar-22	8:52	65.4	58.0	
10-Mar-22	8:57	67.8	56.7	
16-Mar-22	14:48	66.5	57.6	60.2
16-Mar-22	14:53	65.6	56.9	
16-Mar-22	14:58	68.0	56.3	
16-Mar-22	15:03	66.0	57.5	
16-Mar-22	15:08	65.4	56.1	
16-Mar-22	15:13	67.3	57.9	
22-Mar-22	8:37	67.9	57.0	59.7
22-Mar-22	8:42	66.8	56.8	
22-Mar-22	8:47	65.2	57.0	
22-Mar-22	8:52	65.7	56.4	
22-Mar-22	8:57	66.1	56.8	
22-Mar-22	9:02	66.8	57.8	
28-Mar-22	14:31	66.9	57.2	59.5
28-Mar-22	14:36	65.1	57.0	
28-Mar-22	14:41	65.9	57.6	
28-Mar-22	14:46	67.1	56.8	
28-Mar-22	14:51	67.8	57.5	
28-Mar-22	14:56	66.3	57.4	



The station set-up of a façade measurement at station NM2A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM2A




**Noise Monitoring Result at Station NM3A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
04-Mar-22	16:09	73.3	65.2	70.1
04-Mar-22	16:14	73.1	64.6	
04-Mar-22	16:19	74.5	65.9	
04-Mar-22	16:24	73.2	65.5	
04-Mar-22	16:29	72.8	64.4	
04-Mar-22	16:34	73.0	66.4	
10-Mar-22	10:05	74.2	65.5	69.6
10-Mar-22	10:10	73.1	66.8	
10-Mar-22	10:15	74.2	65.7	
10-Mar-22	10:20	74.4	65.4	
10-Mar-22	10:25	73.6	66.2	
10-Mar-22	10:30	73.6	66.6	
16-Mar-22	16:18	74.2	64.7	69.8
16-Mar-22	16:23	73.6	66.4	
16-Mar-22	16:28	73.5	64.3	
16-Mar-22	16:33	72.7	64.8	
16-Mar-22	16:38	73.5	64.2	
16-Mar-22	16:43	73.0	66.3	
22-Mar-22	10:10	73.0	64.2	69.6
22-Mar-22	10:15	72.8	65.4	
22-Mar-22	10:20	74.0	66.8	
22-Mar-22	10:25	73.1	66.8	
22-Mar-22	10:30	73.2	64.6	
22-Mar-22	10:35	73.7	65.9	
28-Mar-22	16:01	73.9	67.0	69.2
28-Mar-22	16:06	73.9	66.0	
28-Mar-22	16:11	74.2	64.1	
28-Mar-22	16:16	73.8	66.8	
28-Mar-22	16:21	72.7	65.7	
28-Mar-22	16:26	73.9	66.3	



The station set-up of a façade measurement at station NM3A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM3A






**Noise Monitoring Result at Station NM4A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)
04-Mar-22	16:44	69.7	65.5	67.8
04-Mar-22	16:49	69.7	64.5	
04-Mar-22	16:54	71.9	63.8	
04-Mar-22	16:59	69.3	63.2	
04-Mar-22	17:04	69.1	63.3	
04-Mar-22	17:09	69.1	64.3	
10-Mar-22	10:40	70.3	64.2	68.1
10-Mar-22	10:45	71.8	65.7	
10-Mar-22	10:50	72.0	65.4	
10-Mar-22	10:55	71.2	63.5	
10-Mar-22	11:00	69.7	65.4	
10-Mar-22	11:05	70.1	65.2	
16-Mar-22	16:53	70.8	64.6	68.0
16-Mar-22	16:58	71.9	63.3	
16-Mar-22	17:03	69.6	65.6	
16-Mar-22	17:08	70.9	63.6	
16-Mar-22	17:13	69.1	64.4	
16-Mar-22	17:18	71.0	64.9	
22-Mar-22	10:45	71.2	65.5	67.9
22-Mar-22	10:50	70.4	64.6	
22-Mar-22	10:55	70.7	65.0	
22-Mar-22	11:00	70.5	63.2	
22-Mar-22	11:05	70.3	65.3	
22-Mar-22	11:10	69.8	65.1	
28-Mar-22	16:36	71.9	63.1	68.3
28-Mar-22	16:41	71.5	64.9	
28-Mar-22	16:46	72.0	64.1	
28-Mar-22	16:51	71.6	64.2	
28-Mar-22	16:56	70.8	63.3	
28-Mar-22	17:01	71.9	64.0	



The station set-up of a façade measurement at station NM4A.

# Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM4A



**Noise Monitoring Result at Station NM5A**

Date	Time	Measured L10 dB(A)	Measured L90 dB(A)	Leq (30 min.) dB(A)	Leq (30 min.) +3 dB(A)
04-Mar-22	15:29	66.1	56.9	62.8	65.8
04-Mar-22	15:34	66.6	57.6		
04-Mar-22	15:39	64.9	57.3		
04-Mar-22	15:44	64.8	58.8		
04-Mar-22	15:49	67.0	57.4		
04-Mar-22	15:54	67.1	56.7		
10-Mar-22	9:24	66.7	56.3	63.0	66.0
10-Mar-22	9:29	67.0	56.8		
10-Mar-22	9:34	64.2	59.0		
10-Mar-22	9:39	64.9	58.5		
10-Mar-22	9:44	65.1	56.2		
10-Mar-22	9:49	67.1	58.7	62.7	65.7
16-Mar-22	15:38	64.2	57.9		
16-Mar-22	15:43	65.8	58.6		
16-Mar-22	15:48	66.3	58.7		
16-Mar-22	15:53	65.9	58.6		
16-Mar-22	15:58	65.5	56.3		
16-Mar-22	16:03	66.8	56.9	63.1	66.1
22-Mar-22	9:29	65.1	56.7		
22-Mar-22	9:34	64.9	56.4		
22-Mar-22	9:39	66.4	57.5		
22-Mar-22	9:44	65.1	57.9		
22-Mar-22	9:49	66.0	58.3		
22-Mar-22	9:54	66.7	58.1	62.8	65.8
28-Mar-22	15:21	64.4	57.1		
28-Mar-22	15:26	64.3	58.1		
28-Mar-22	15:31	65.2	58.4		
28-Mar-22	15:36	64.9	58.7		
28-Mar-22	15:41	64.9	57.4		
28-Mar-22	15:46	65.7	56.5		

**Remarks:**

+3dB(A) correction was applied to free-field measurement.



The station set-up of a free-field measurement at station NM5A.

Graphical Presentation of Noise Monitoring Result at Station NM5A

